

04 DES. 2006



# ARANathDIA

MONOGRAFIC · noveme deth 2006 · Numerò 8

PDC(467.1)|938

Universitat Autònoma de  
Barcelona  
Servei de Biblioteques  
Biblioteca de Comunicació  
J. Hemeroteca General

**MAQUIS**  
**OPERACION**  
**RECONQUISTA**

A prumèra ora...



**eth cafè**  
cuert o long, sol o damb lèit,  
damb sucre o sacarina...



era informacion  
damb **SEGRE**

4



## Era invasion

Reflexion de  
Ferran Sánchez  
Agustí sus ua  
gesta silenciada

per Ferran Sánchez-Agustí

18

## Testimònies

Es maquis son un  
rebrembe  
incòmode pes  
aranesi

per Mikel Aristregi

20

## Entrevista

"Dempús deth  
23-F es testimònies  
que començauen  
a parlar careren"

per A.S.M.

### Istòria d'ua invasion

Se commemòre eth setantau aniversari dera Guèrra Civila espanyola. An passat fòrça ans, mès encara i a herides dubèrtes que hèn qu'eth drama dera guèrra sigue un tèma delicat de tractar. Pòga pòc se trinque eth silenci. Se daurissen cementèris, se proclamen leis entà recuperar era memòria istorica, se publiquen libres... mès encara i a episòdis que shòrdent. Eth 1944 era Val d'Aran siguec aucupada pes maquis que pretenien proclamar Vielha capitau dera Republica. Non se'n gesseran. Franco fortifiquèc eth Pirenèu e es maquis se convertiren en ua incomòda legenda nera.

23

Temeritat Es  
informes avertien  
qu'era aucupacion  
d'Aran ère ua  
temeritat.

per A.S.M.

28

Torisme Eth  
Pirenèu vò  
convertir es  
bunquèrs en  
musèus

30

Va de  
lengua Per qué  
en aranés se ditz  
ué 'val' e pas  
'vath'?

per Aitor Carrera

**ARANathDIA**

Generalitat  
de Catalunya

DAMB ETH SUPORT DERA  
GENERALITAT DE CATALUNYA


Conselh Generau d'Aran

E ETH CONSELH  
GENERAU D'ARAN



E ERA COLLABORACION DERA  
CATEDRA D'ESTUDIS OCCITANS  
DERA UNIVERSITAT DE LLEIDA

COLLABOREN EN AGUEST NUMERÒ: MIKEL ARISTREGI, F.BOYA, A.CARRERA, ANGELINA CASES, ANNA GELI, XAVI GUTIÉRREZ, EISHARC JA-  
QUET, A. MARQUÉS, MARIA MONGE, JEP MONTOYA, JUSEP LOÍS SANS, F. SÁNCHEZ-AGUSTÍ, JORDI SUÍLS, XAVIER UBEIRA E ANDREU VIDAL



# Maquis

ERA INVASION SILENCIADA



Es guerrilhèrs arribèren enquia  
Unha e des d'aciu ataquèren  
Salardú. Non poderen entrar.

per Ferran Sánchez Agustí  
Istorian  
FOTOS: MIQUEL ARISTREGI

**Val d'Aran, octubre de 1944: reflexion sus ua gèsta.** Quan er octubre de 1994 Segre publiquèc eth prumèr d'ua seria de 44 reportatges sus es Maquis distinguits damb eth prèmi Tasis-Torrent de Comunicacion 1995 en tot coincidir damb eth 50au aniversari dera invasion guerrilhèra d'Aran, non se podie jamès imaginar aguest autor qu'un hèt istoric coma es accions des maquis en estat espanyòu, d'efemèra durada en temps, gaudís d'un interès mediatic tan gran coma conseqüéncia deth sepulcrau silenci impausat peth regim anterior e eth discret silenci des organizacions qu'ac promoigueren.

## OTÈL FRANCOESPAÑHÒU

Quauqui vesins  
sigueren lotjats en  
otèl Francoespanhòu  
de Les enquiath dia 29  
d'octobre, quan es

guerrilhèrs maquis  
dirigidi per Vicente  
Lóper Tovar se  
retiren dera Val  
d'Aran



**I**th Govèrn dera Generalitat creèc damb plausible acèrt eth 2003 eth Plan entath Memoriau Democratic ena Conselheria de Relacions Institucionaus. A estat eth prumèr govèrn europèu qu'a possat ua iniciativa sommament fonamentalala entà balhar supòrt ara interminable luta contra eth desbrembe e pera reconquista deth passat. Òm cerque cementèris, se hèn aumenatges as queiguts en execucion, se rebremben assassinats pera Lei de Hujudes e apareishen pertot periodistes e es-

crivans que de còp son especialistes ena tematica pr'amor qu'er argument ei plan atractiu, ven fòrça e shaute a toti.

Non tostemp a estat atau. Rebrembi perfectament un famós editor que refusèc eth trabalh deth qu'açò escriu en tot allegar de forma despectiva que çò que prepausaue ère com tocar a mòrts. E efectivament, de mòrts non a parat er autor de compdar-ne ronques as maquis non les deishauen inscríuer, per Orden de la Superioridad, en cap Registre Ciuviu e mens parroquiau. Èren espanhòus mès proscrits, republicans, ro-

jos, causants de toti es maus que patie aquera naua Espanha catolica e franco-falangista.

Era majoria des que perderen era vida en tot deféner era legalitat republicana en front pendent era Guèrra Civila tanben es rebèls les neguèren eth dret a descansar en tèrra sagrada encara que siguessen batiali.

En quauqui casi, pògui, s'a sabut de maquis de nòm desconeis hut que repòsen en apartat laïc des cementèris, eth cornèr abitualament deishat dera man de Diu (el corralito). As mainatges dera mia genera-



Un des lòcs a on se lutèc en Les.



## PROLIFERACION D'ESTUDIS

Es estudis qu'apareisheren sus eth movement guerrilhèr an anat balhant ar autor d'ua manèra paulatina

era rason ara ora de definir era invasion d'Aran com eth mès gran eveniment de tota era resisténcia antifranquista



Er octobre de 1944 arrés non gosaue gésser de casa.

cion mos ensenheren a senhar-mos en tot passar peth dauant d'aquera sòrta de sucursala deth lunfèrn que, barrejats, sauvaue rèstes d'eretges, fètus avortius, suicides, morti en düèl, mainatges sense batiar, apostates, protestants e pecadors publics coma Teresa de Bausén.

### ERA REFLEXION

Ath torn dera mentada Operacion Reconquista d'Espanha perpetrada pes Pirenèus entre er ostiu de 1944 e era primauera de 1945 jos es di-

rectriz d'Union Nacionau Espanhòla (plataforma de pretensions unitàries fondata e possada pes bases deth PCE-PSUC des de 1941 en França pr'amor qu'es sòns màgers dirigents auien marchat a Mèxic e era URRS) damb era accion centrau d'Aran, çò de mès facil consistic en repetir que tot siguec un fracàs. Autanplan era proliferacion d'estudis qu'apareisheren sus eth movement guerrilhèr, inclodits quauqui refregits, an anat balhant ar autor d'ua manèra paulatina era rason ara ora

de definir era invasion d'Aran com eth mès gran eveniment de tota era resisténcia antifranquista.

Damb eth messatge contengut ena paraula sen, paraula sense revirada a cap d'auta lengua, equilibri entre era excessiva malícia e era excessiva ingenuïtat, era prumèra pregunta: ¿Quauquarrés poirie creir-se en aquera epòca o actualament que 10.000 guerrilhèrs, veterans dera Guèrra Civila, resistents dera prumèra ora contra er invasor aleman o eth collaboracioniste vichysois poi-

## LÍNEA GUTIÉRREZ

Sonque en ua setmana, el Masover del Pardo envièc mès de 100.000 efectius entà protegir era termièra. E accelerèc

damb centenes de soldats, convertits en manòbres es trabalhs de construccion dera inutila Línea Gutiérrez



rien reconquistar un estat o establir un govèrn provisionau dera Republica en Aran? Arrés.


Eth professor universitari d'Istòria e coronèl dera Armada, Fernando Martínez de Baños, ei categoric: "Es maquis o guerrilhèrs auien d'estar plan convençuts des sues accions, dera sua ideologia, deth resultat dera sua luta o contràriament èren cegadi pera illusion".

Efectivament, auien talents de vier ath despiènt d'èster consciénts qu'era mission non serie bric facila.

Sabien que podien morir en er intent o anar tara preson.

### ES CHIFRES

Apruprètz 333 guerrilhèrs moriren entre combats, fusilhades o assassinats e uns 700 passèrent a comparir preson damb es 200.000 empresoats politics qu'encara penauen des de 1939. Peth costat des opositors, moriren 120 personnes: 24 ciutadans entre accidents e quauqui represaliats, 69 soldats, 16 guàrdies civils, 10 policies armades e un secreta.



Salardú.






## SALARDÚ

Es maquis ataquèren  
Salardú des d'Unha.  
Es forces de  
Francisco Franco  
ataquèren as guerrilhers

damb ua mitralheta  
plaçada en campanau  
de Salardú. Es maquis  
non poderen entrar en  
pòble.



Eth campanau de Salardú vist des d'Unha.



Pònt deth Rei.

Es chiffres non son estimatives se-  
non qu'an estat escrupulosament  
constatades per autor frut d'un paci-  
ent e meticulós recompte pendent  
mès de dètz an en registres civils e  
inscripcions ena memòria populara.  
En Aran moriren 29 guerrilhers, 28  
soldats, un caporal prumèr e dus ser-  
gents, quatre guàrdies civils, tres po-  
licies armades e quatre ciutadans:  
eth 15 % des 453 mòrts de tot er Es-  
tat espanyòu.

Tota era termièra ère controlla-  
da des de finaus d'agost de 1944  
per aqueri espanyòus amos e sen-  
hors deth Midi: Deth riu Loire ath

nòrd manen es americans, deth Loi-  
re ath sud, es espanyòus. E ara era  
segona pregunta: ¿Pendent 39 ans  
de dictadura bèth còp er autocrata  
se metec tan nerviós com aquera  
tardor de 1944? Non.

### ERA TERMIERA

E era tercera: ¿De toti es actes paci-  
fics e armats de resisténcia ath fran-  
quisme n'i a bèth d'autre damb mès  
resson e qu'ath viatge preocupésse  
tant ath Generalísimo? Non. Sonque  
en ua setmana, maugrat es dificul-  
tats viàries, el Masover del Pardo en-  
vièc mès de 100.000 efectius mili-

## BAISH ARAN

Eth Baish Aran siguec aucupat fòrça rapidament. Es guerrilhèrrs, mès, non artenheren entrar en

Vielha. Eth generau José Moscardó auie installat eth sòn quartèr generau en Otèl Internacionau.





Carrer de Les.

tars entà protegir era termièra. E accelerèc damb centenes de soldats, convertits en manòbres e paletes es travalhs de construccion dera inutíla Línea Gutiérrez "Era Maginot des Pirenèus", començada damb presoërs republicans: 169 centres de resisténcia des de còth de Frares a Portbou (Girona) enquiara plaja d'Ondarribia (Guipúscoa). A despenes de gastar mès sòs que dètz valles de los caïdos amassa se bastiren 7.000 ca-

samates, bunquèrs e nins de mitralhetes entà afrontar era invasion des Aliats que jamès artenherie e mens aurie vengut pes Pirenèus. Non serien tan nècis damb ues plages tan fantastiques com es nòstres entà desembarcar.

Es Aliats optèren pera politica de Non-intervencion, era madeisha observada pera Guèrra Civila. Franco ère eth mau menor. Un còp destroñat, e non aurie estat facil sense un



Bossòst.



Paisatge deth Baish Aran.

aute gran banh de sang ¿Qué vieie? ¿Era 3<sup>a</sup> Republica? Non ère possible. I auie massa communistes e anarquistes. ¿E eth comde de Barcelona hilh deth Cametes? Un perfècte desconeishut. ¿E quin militar portarie era huelha de rota entath cambi? Un militar... Franco ère militar, eth mielhor, donques que s'auie autoerigit en eth Sentinèla d'Occident abantes qu'era Guèrra Heireda començesse. E er anticomunisme deth hilh

illustre deth Ferròl, exculpèc eth sòn fascisme e, ben que martirizat pes sòns enquiat darrèr arranguilh, artenhec era sua darrèra victòria d'exisència terrenau en tot morir en lhèt.

#### **OPERACION BEN CONCEBUDA MÈS DE DIFICILA EXECUCION**

Es autes trenta infiltracions pes Pirennèus, iniciades er ostiu de 1944, damb un punt de maxima inflexion ena segona quinzea d'octobre, sigueren ma-



Vielha.

## HIÈSTRES BARRADES

Hièstres barrades coma er octobre de 1944.

Arrés non gosaue gésser de casa. Es maquis son un rebrembe

incomòde, sustot entàs aranesi, que se portèren era pejor part dera invasion. I a ua cèrta pòur.




Vista de Canejan. A baish, placa d'aumentatge des antics guerrilhèrs as companhs que moriren ena batalla.

nòbres de distraccion. Es motius logístics entà escuélher Aran coma epi-centre dera operacion, concebuda possiblament per unic catalan e aranes qu'arribèc a generau des Fòrques Franceses der Interior Joan Blázquez Arroyo "César", eth hilh mès illustre de Bossòst qu'aurie d'auer remplaçat hè temps ath fascista ministre que presidís eth sòn passeg, sigueren estrictament geografics e estrategics damb ua retirada facila programada des deth prumèr moment. Eth rèste d'accèssi des de França pes Pirenèus èren extrèmament complicadi. Damb era Nauta Ribagorça era Val ère practicament incomuni-


cada pr'amor qu'eth tunèl non s'auie acabat. Qu'ère isolada peth costat deth Palhars donques qu'eth Pòrt dera Bonaigua ère barrat d'octubre a mai pr'amor des abituaus nheuades. Ua mission basica ère talhar era carretèra en València d'Àneu, ath pè deth Pòrt dera Bonaigua, entà privar era Val de comunicacion mès era brigada guerrilhèra qu'auie de materializar-la ludec pera sua absència.

Era auta mission, tapoar era boca sud deth Tunèl Alfons XIII en òbres, non siguec possibla pr'amor qu'es presoùers republicans dera Colònia Militarizada qu'aquiu penauen se ne-





Antic quartè dera Guàrdia Civila d'Es Bòrdes.



Fosa comú d'Es Bòrdes.




Antic quartè de Bossòst.

## EUFORIA

Damb era euforia dera victòria ath fascisme en França soniauen damb redimir-se des mil dies de guèrra des de

1936 e es cinc durs ans d'exili des de 1939. Mès era alegror en casa deth praube durèc pòc



Unha des deth cementèri de Salardú.

guèren a agarrar es armes aufrides pes maquis.


Era brigada qu'auie de neutralizar era boca nòrd non s'i podec apropar per colpa d'ua excepcionau tempesta de nhèu. Era brigada qu'auie de conquistar Salardú non podec superar er eficaç huec de mitralheta que gessie des hiestraus dera antica tor der aumenatge deth castèth de Salardú. Pera tarde deth 19 d'octobre de 1944 ja pujauen renfortiments peth Pòrt dera Bonaigua e eth 27, tot Aran, ei a díder, des de Vilac ara termièra de Pònt de Rei quedaue desliurat de maquis.

## EPILÒG

Era pòur e era repression, era hamé e era miséria amassa damb er orrible miratge dera Guèrra Civila heren impossible era Insurreccio Nacionau. Dies abantes aqueri experimentadi guerrers non temien ad arrés. Damb era euforia dera victòria ath fascisme en França soniauen damb redimir-se des mil dies de guèrra des de 1936 e es cinc durs ans d'exili des de 1939.

Mès era alegror en casa deth praube durèc pòc maugrat èster es maledishí guerrilhers espanhòus des Fòrcess Franceses der Interior que dus

mesi tà darrèr auien estat ovacionad i abraçadi pes carrers de viles e pòbles deth Midi entà reconéisher publicament era sua essenciu participacion ena Libération de França. Aqueri espanhòus retornèrent coma pelegrins dera Democracia a repartir indulgéncies de Libertat en tot aufrir ath temps eth jubilèu d'ua naua Republica mès sonque artenheren auer en situacion d'escac pendent ans ara Armada, era Policia Armada e sustot era Guàrdia Civila dauant eth guardar indiferent des Aliadi que preferiren Franco ara incertitud de quinsevolh d'auta Republica.



**Maugrat eth temps passat**, era aucupacion contunhe en tot èster un rebrembe incomòde en Aran. I a ua cèrta pòur. Es maquis son un rebrembe incomòde, mès n'artenherem a parlar damb quauqui testimònис.

# ER AN QUE VIUÉREM perilhosament

per M.Aristregi  
FOTOS: MIKEL ARISTREGI

**Ditz Ferran Sánchez Agustí**, un des principaus estudiosi des maquis, qu'en arribar es ans ueitanta era guèrra civila deishèc d'èster un tèma tabó. Era democracia auançaue a grani passi e se començaue a pèrder era pòur. Mès eth 23 de hereuèr de 1981 eth guàrdia civiu Antonio Tejero pronòncie eth sòn celebre "se sienten, coño", pistolet en man. Eth còp d'Estat, encara que fracassat, supausèc un còp entàs investigadors. Es testimònies tornèren a barrar-se en banda. I a ua cèrta pòur. E se se demane ja non pera guèrra civila senon pes maquis en particular, era causa empejore. Son un rebrembe incomòde, suspect entàs aranesi, que se portèren era pejor part.

A despient de que lèu ad arrés li shaute rebrembar aguesti dies, Antonio Abella Rodríguez se dèishe fotografiar. Neishut en 1928, Antonio auie 16 ans quan es maquis entrèren en sòn pòble. Passèc aguesti ueit dies barrat ena sua casa deth carrèr Castèth Leon, coma lèu toti es vesins. Assegure qu'es guerrilhèrs se portèren ben, mès eth dia que se prenec Es Bòrdes i avec un combat fòrça intens. Se cremèren diuèrses cases e, de hèt, ua d'aguestes cases seguìs iguala seixanta ans Dempús, coma un insolit rebrembe d'aguesti hèts. Antonio Abe-

**Antonio  
Abella auie  
16 ans quan  
es maquis  
entrèren en  
sòn pòble.**




Sixto Mayayo, de Salardú siguec testimòni dirècte dera invasion.

## DAMB UELHS DE MAINATGE

Antonio Deó Cabau ac vedec tot damb uelhs de mainatge des dera madeisha hièstra a on ara guarda era plaça d'Es

Bòrdes en calma. Era batalha siguec sanguinosa. "Auíem d'abaishar-mos e passar per dejós", rebrembe.



Antonio ac vedec tot damb uelhs de mainatge.

Illa rebrembe qu'un soldat s'amaguèc en humarau dera casa ena quau se plaçau era casèrna dera guàrdia civila. Passèc ueit dies sense minjar, sense béuer. "Arrés ac sabec enquia que partiren es maquis", explique. "Qu'èrem espantadi donques non sabíem qué anaue a succadir".

Antonio Deó Cabau tanben passec pòur. Era sua casa ena plaça d'Es Bòrdes, siguec a on se liurèc eth pejor des combats. Mos mòstre era hièstra pera quau se colèc mès d'un trèt pendent aguesti dies convulsats. "Auíem d'abaishar-mos e passar per dejós", rebrembe.

Era escrivana Juanita Santafusta ère sonque ua mainada de 7 ans. Eth

dia qu'es maquis entrèren en Bossòst ère en estudi. "Mos heren a tornar tà casa". Era guèrra encara ère fòrça apròp en temps e arrés sabie qué passarie. Açò òc, sembla que non se confiaue massa en poder des guerrilhers". Diuèrsi òmes deth pòble qu'aien estat republicans ena guèrra lèu partiren entà França, sense confiar en absolut ena capacitat des maquis e en tot témer posteriors represalhes des fòrces franquistes". Juanita e era sua mair se refugièren en casa d'uns veïns e meteren matalassi pes hièstres entà protegir-se des trèts. Coma detallh insolit, aguesta escrivana explique qu'es maquis balhauen mochets as mainatges. Er exguàrdia civil Sixto

Mayayo, de Salardú siguec testimòni dirècte dera invasion, donques que siguec un des encargadi de lutar. Non li shaute bric parlar d'aguest tèma, encara que fòrça aimablament mos permetec hèr-li ua fotografia en Bossòst, a on actuauament residís. Mos conde que siguec fòrça dur, que vedec morir a un òme a escassi mètres d'a on eth se trapaue. Li didec que se curbissee e que, sustot non gessesse corrent entath prat, donques serie un blanc massa facil. Non li hec cas e sonque gésser a córrer l'artenheren e queiguec mòrt. Sigueren uns dies complicadi entà qui les viueren. Era màger part des testimònies vòlen passar plana.

## ENTREVISTA

## FERRAN SÁNCHEZ AGUSTÍ

**ER ISTORIADOR** de Sallent (Bages) Ferran Sánchez Agustí a dedicat bona part dera sua vida a estudiar es maquis. Volie anar mès enlla dera mitificacion e dera legenda nera. Siguec un des prumèrs en daurir eth camin a d'auti investigadors. Pòga pòc, es maquis entren enes libres d'istòria.

per A.S.M.

**“Encara non s'enten perqué es maquis non sigueren n'eròis ne bandolèrs”**

**Quan Ferran Sánchez Agustí** comencèc a publicar un seriós estudi istoric sus es maquis en dominicau deth diari Segre se trinquèc un silenci escur que ja hège massa deades que duraue. Des d'alavetz non a parat d'investigar ne de publicar libres sus eth tema e tanben a guanhau eth prèmi Tassis Torrent de journalisme. A daurit eth camin a fòrça d'auti istoriadors e, sustot, a artenhut normalizar un episòdi dera nòsta istòria recenta massa soent negat. Es maquis s'auien convertit en sanguinari delinqüents o en eròis idealizadi. Quan se commemòre eth setantau aniversari der inici dera Guerra Civila, parlam damb aguest especialiste sus era mentada Operacion Reconquista, que portèc es maquis a Aran. Volem saber qué ne demore d'aqueri dies convulsadi e perqué s'escuelh Aran entà desrocar eth franquisme.


**Per qué se decidís iniciar era reconquista pera Val d'Aran?**

Aran siguec er epicentre d'ua complèxa operacion per trenta punts des Pirenèus espanhòus. Auie coma objectiu desacadiar un conflicte internacionau qu'obliguèsse as Aliadi a intervier quan se proclamèsse Vielha coma eth cap-lòc dera Republica restaurada. Mès se repetic era malastrosa politica de non-intervencion internacionau dera Guerra Civila.

**Demore bera traça d'aqueri nau dies en qué Aran siguec aucupat parcialament?**

Eth cavòt des 27 soldats e 2 sergents morti en cementèri de Vielha, es dues plaques placades per antics guerrilhers en Morillo de Montclús (Òscala), es Bòrdes, Alòs d'Isil e Santa Maria de Meià. E sustot, un autentic pilalèr de rebrembes ena memòria dera ciutadania mès grana.





**Eth hèt qu'eth movement maquis siguesse silenciat siguec pr'amor qu'eth regim franquista se lo prenec seriosament?**

Oficialament non existic jamès, mès quan s'enregistrèc era massiua infiltracion pes Pirenèus Franco envieç 100.000 efectius militars ena termièra en ua setmana. Sense doble a estat era unica accion que causèc preocupacion en Madrid pendent tota era longa net de pèira. Dempùs, es resisténcies armades enquia 1952 e pacifiques enquiara mòrt der autocrata deth Ferròl en lhèt en 1975, ben que martirizat pes sòns mès era sua darrèra victòria, sonque sigueren coma ua mosca que shòrde. E eth regim la hec a carar dera madeisha manèra que la heren a carar pr'amor que resultèc un fracàs, eroïc, mès un fracàs, aqueires organizaçions que la promougueren: eth PCE en prumèr tèrme en tota Espanha e era CNT especialament en Catalonha.

**Enquia non hè massa, maquis ère sinonim de delinqüent. D'a on ges aguesta legenda ne-ra?**

Era linha vermelha entre delinqüent e resistant ère facil transgredir-la pr'amor qu'eth supòrt financèr ara guerrilha se basaue en còps economics, ei a díder, panatòris e sequestracions. E fin finau era eliminacion de delators escriuec fòrça pagines sordides.

**Se sap guairi mòrts causèc realament eth maquis e guaires bais-hes i avec entre guerrilhers ?**

Segontes ua donada escrita ena Salà dera Guàrdia Civila deth Musèu

## ENTREVISTA

FERRAN SÁNCHEZ-AGUSTÍ:

### **"ES MAQUIS VOLIEN HÈR INTERVIER AS ALIADI QUAN SE PROCLAMÈSSE VIELHA COMA CAPITAU DERA REPUBLICA"**

dera Armada en Madrid, entre 1943 e 1952 era Benemérita reconeishauer agut 256 mòrts e 320 herits sense compdar es baishes dera Policia Armada e era Armada. Aueren lòc en Catalunya entre 1943 e 1952, 13 assassinats, 24 sequestracions, 75 actes de sabotatge, 367 panatòris e 91 afrontaments armadi, acabats damb era mòrt de 243 de guerrilhers, 271 herits e 1.251 personnes detengudes. Sonque en Catalunya, es forces d'orde public patiren 43 mòrts e 232 herits. Son ajustades ara realitat es donades balhades pera Guàrdia Civila pr'amor que "bandoleros comunistas y anarquistas" realizèren 8.275 accions. Eth ma-

quis espanhòu patic 5.548 baishes devengudes mòrts 2.166, 658 herits, des quaus 256 se moriren dempués, e patiren preson 19.407 collaboradors. Ara ben: sonque entre era tardor de 1944 e era primavera de 1945 s'an pogut compdar ara baisha 331 mòrts dera guerrilha, 95 enes forces governamentaus e 24 ciutadans. E en aguest exaustiu e metodic recompte 69 guerrilhers, 45 membres deth Govèrn e 6 ciutadans moriren enes Pirenèus de Lhèida entre 1944 e 1945.

#### **Quini sigueren es nòms pròpris d'aquera gèsta?**

Ua legion anonyma de ciutadans illu-


sionadi pera restauracion dera Republica e era recuperacion dera Democracia e era Libertat.

#### **Vosté qu'a entrevistat fòrça testimònies dera època, encara i a pòur per parlar?**

Òc, pr'amor que quan se comencè a poder parlar se produsic eth còp d'estat deth 23-F que signifiquèc un silenci que durèc dètz ans mès.

#### **Qué manque saber des maquis?**

Que non sigueren n'eròis ne bandidors, ne bandits ne vençudi. E açò costarà maugrat que pendent es darrers cinc ans an proliferat nauí e interessanti estudis



# Dies vertiginosi

per A.S.M.


FOTOS: M.ARISTREGI/ARCHIU FSA

**Toti es informes** avertien qu'era aucupacion d'Aran ère ua temeritat sense cap sòrta de viabilitat, mès eth 1944, damb França deslliurada dera aucupacion nazi, polec mès era eu-foria. O dilhèu se hec massa cas a Eisenhower quan didec as espanhòus que lutauen as sues ordes: "er assaut finau en vòste país encara non s'a hèt, mès era ora dera vòsta liberat s'apròpe". Es aliadi non complirien.

## ES NOMS PRÒPRIS

Dempús d'ua prumèra etapa dirigida pera guerrilha comunista, prenec eth relèu un movement anarquiste d'ambit ath viatge rurau e urban dirigit per Josep Lluís Facerias, Marcel·lí

Es bòtes que  
portaue  
Caracremada  
quan lo auciren.



Aran siguec era pòrta d'entrada  
ara Espanha franquista que se  
volie desliurar. Eth plan non  
foncionèc.



Massana, Quico Sabaté e Ramon Villa Capdevila, "Caracremada". Era mòrt d'aguest darrèr mèrque en Catalunya eth finau d'ua luta clandestina qu'a estat fòrça ans silenciada.

#### D'A ON VEN ERA PARAULA MAQUIS?

Eth mot francés maquis, mès o mens equivalent a guerrilhèr o a resistència armada, proven dera paraula còrsa "macchia" e signique "terren de matarrassi e vegetacion espessa". S'introdusic en Catalunya arran des movements guerrilhèrs provenint de França. Se creèren nuclèus guerrilhèrs en disparières sarrades deth país, coma ara era serra deth Cadí, era deth Montsec e era deth Mont-



Guerrilhèrs en accion.

sant, enes tèrras de Ponent, era partida deth "Drole" actuèc enes comarques deth Segrià e ena Noguera e en localitats dera Franja, coma Tamarit de Litera. Siguec destacable eth grop guerrihèr dirigit per Teresa Pla Messeguer, ua enigmatica hemna coneishuda com "era Pastora" que dirigic nombroses accions tàs zònes deth Montsià, eth Baish Ebre e era Tèrra Alta.

#### TRAJÈCTES TERRÈSTRES E MARITIMS

Era rota deth maquis includie trajèctes terrèstres e maritims. Eth terrèstre gessie de Toulouse, der Otèl París, vertadèr quartèr generau dera resistència en aguesta ciutat, e des



Maquis ena montanha.

d'aquiu delà se dividie en disparièrres alternatiuves. Ua baishau enquia Foix e contunhaue dret enquia entrar en Andòrra, en tot passar pera termièra per Sant Joan de Lòria, en tot entrar ena Seu d'Urgell e en tot contunhar enquia Lhèida o Barcelona. Ua auta via anau de Toulouse a Carcasona, Narbona, Perpinhan e tara Cerdanya. Ua tresau via anau entath pòble de Palau de Vidre, en Rosselhon, era sèrra de Castellar e es pòbles de Espolla e Rebós. E encara i auie ua quatau rota qu'anaue a Costoja, trauessau era termièra en tot deishar de costat Albanyà e anau entà Maià de Moncal e Besalú. Eth destin des tres darrères rotes ère Barcelona. Es trajècti maritims

auien coma punts de partida Canet Plage e Pòrt Vendres entà arribar ath pòrt dera Escala, a Roses o a Llançà. Tanben se heren quauques gesudes des des pòrts de Marsella e Niça damb arribada en Barcelona. En totau uns ueit cents guerrilhèrs arribèren ena còsta catalana via marítima.

#### ERA INVASION D'ARAN

Un viatge desliurat era major part de França, er ostiu deth 44, era progressiua retirada de tropes alemanes produsic un climat d'entosiasme e euforia entre es guerrilhèrs e refugiadi, que credien qu'es dies deth franquisme èren compdadi. En aqueth moment era UNE (Union Nacionau

## GENERAL CÉSAR

Un des noms pròpis deth maquis siguec era aranés Joan Blázquez, coneishutx coma Generau César. Ena

imatge apareish damb era sua hemna, Dolores Clavero, naturau de Sant Sebastian.




Espanhòla) plataforma politica deth PCE, comencè a premanir era operacion "Reconquista d'Espanya", que consistie en introducir des deth Pi-renèu basc enquiat catalan entre ueit mil e dètz mil guerrilhèrs. Era zòna de penetracion mès importanta siguec era Val d'Aran. De junh a seteme d'aqueuth an er estat major dera agropacion guerrilhèra envieic diuèrsi grops ar aute costat deth Pi-renèu damb era finalitat d'explorar eth terren e avalorar s'eth poble serie dispausat a possar ua rebellion armada contra eth regim franquista. Es informes enviadi per aguesti grops non balhauen cap possibilitat de reüida a ua aucupacion, mès açò non alterèc es plans.

### 11 BRIGADES DE 400 ÒMES

Era invasion possèc entà dauant. Se formèc era 204 Division, compausada per 11 brigades mès ua de resèrva, formada cadua per 300 o 400 òmes. Abantes s'auie hèt ua amplia propaganda enes files de totes es organizaçions antifranquistes de França. Amiadi per entosiasme deth moment (derrota nazi en França) e peth desir d'acabar damb eth regim franquista, diuèrses centenes d'anarcosindicalistes e socialistes s'enrotlèren ath costat des comunistes. Pògui dies abantes dera invasion d'Aran, ua penetracion pes vals de Navarra per part de 2.500 guerrilhèrs auie acabat en un desastre totau.

### LÓPEZ TOVAR

Era maitiada deth 19 d'octobre de 1944 entre 1.500 e 3.000 guerrilhèrs (segontes es hònts), dirigidi per Vicente López Tovar, entrèren ena Val d'Aran, mentre que d'autas brigas



Libre de Sánchez Agustí.



Guerrilhèrs a Saint Girona.



Eth coronel López Tovar.


des ac hègen simultanèament peth Palhars e era Cerdanya. Era majoria de guerrilhèrs anauen ben armadi, damb mitralhetes Thomson o Stern, carabines americanes Rock Oil, fusilhs-mitralhetes e pistolets. Fòrça portauen bombes de man e explosius americanes e alemanes. Eth minjar se l'auien de procurar eri madeishi. Eth madeish dia 19 aucupèren practicament tot eth Baish Aran.

### INIBICION ARANESA

E forces aucupants portauen païpers propagandistics que despartien entre era poblacion e es soldats franquistes. Contra aguesti soldats sonque podien tirar en defensa pròpria, donques qu'es guerrilhèrs auien ordes de sajar de convencerles entà que se somèssen ara causa republicana. Era actitud des aranesi, mès, siguec, damb fòrça pògues excepcions, d'inibicion e passivitat. Era poblacion non se trapaue en condicions moraus ne materiaus entà possar cap rebellion

### ES ENTRADES ENA VAL

Era brigada 11 entrèc en Aran peth pòrt de Benasc, en tot virar dempús entar espitau de Vielha. Era brigada 551 penetrèc peth Pòrt d'Era Rosqueta e se dividic en tres colomnes: era prumèra se dirigic entà Bausèn en tot passar prumèr per Canejan, a on, en veir-les vier, era Guàrdia Civila hugic entath bòsc. Era dusau colomna se dirigic entà As, a on heben presoërs a dètz guàrdia civils. Era tresau colomna se dirigic entà passi d'Estiuera e Cuma e anèc entà Bossòst, a on era Guàrdia Civila aufric resisténcia des dera casa quartèr. Eth huec entre es dus partits du-



Eth bust deth Caudillo destruit pes maquis quan entrèren peth Pònt de Rei.

rèc fòrça temps. Es guàrdia civils non se renderen enquia que quau- qui guerrilhers tirèren bombes de man pes hièstres deth quartèr. Era 410 Brigada s'introdusic ena Val a trauèrs deth Pòrt de Tavascan en di- reccions tòs Bòrdes, a on es maquis aueren de subermontar fòrça resis- tència.

#### NAUT ARAN


Mentre qu'eth Baish Aran siguec conquistat d'ua manèra vertiginosa, eth Naut Aran siguec ua auta causa. Era brigada 9 entrèc peth pòrt d'Orla en direccions entà a Salardú. Sa- gèren d'entrar en aguesta localitat, mès non ac artenheren autanplan heren emplec de morters. Eth com- bat durèc quauques ores e provo- quèc era destrucción de fòrça ca- ses dera zòna nauta deth pòble. Aban- tes qu'es guerrilhers podessen en- trar en pòble arribèren renfortiments dera armada espanyola, Legion in- cludida, e es maquis aueren de reti- rar-se. Eth pòrt dera Bonaigua non podec èster aucupat peth maquis.

Vielha siguec atacada per tropes guer- rillhers, mès López Tovar non dèc era orde d'atacar-la donques qu'era ciutat auie estat forticada pera Guàr- dia Civila e per batalhons e com- panhies dera armada franquista. Eth generaü Moscardó auie installat eth

sòn quartèr generau en Otèl Inter- nacionau.

#### ERA RETIRADA

Damb aguest perilh e era pression constanta de divisions e batalhons dera armada, companhies de poli- cia armada e era Guàrdia Civila, que somauen mès de 30.000 òmes, López Tovar ordenèc era retirada aban- tes que non siguisse massa tard, en contra des ordes comunistes, entà sauvar es vides des sòns òmes. Es guerrilhers entrèren en França per Pònt de Rei, damb 300 soldats e 30 guàrdia civils hèti presoùers, que si- gueren portadi a Toulouse e sigue- ren deishadi en libertat pòc Dempùs. Era Val d'Aran, a excepcion de Vie- lha, eth pòrt dera Bonaigua e Salardú estèc 11 dies jos contraròtle guer- rillhers. Es conseqüéncias d'aguest fracàs siguieren importants: lutes intèrnes e purgues laguens deth PCE, pèrta deth prestigi guanhant pes guer- rillhers espanyòus en França, ascens de Santiago Carrillo e mòrt politica de Jesús Monzón.



Ramon Vila, Caracremada.



# Torisme d'era guèrra

Era traça dera  
guèrra se convertís en  
un reclam entà crear  
naues rotes  
qu'amassen istòria  
e paisatge

FOTOS: C.C. NAUT URGELH/ARCHIU

Bunquer dera zòna des Cabanòt, e n monicipi d'Estamariu.

**Franco quedèc** mès qu'escalabrat dempús der assag d'invasion maqui. E se guaric en salut. Tostemp pensèc que d'Euròpa non podie arribar arren de bon, atau que se prepausèc blinder era sua Espanha. Literalament. Hec a bastir mès de 10.000 bunquers entre Irun e Roses. Era línia Gutiérrez, coma se coneishie popularament agesta iniciativa militar, ei ara un reclam toristic qu'es Pirenèus vòlen profitar. Un bon exemple lo trapam en Montellà e Martinet ena Cerdanya, a on des de hè ans se trabalhe ena creacion d'un parc tematic que serà ua realitat era pròpliu primaure, segontes informe era alcaldessa,

Anna Maria Armengol. Er ajuntament, damb er acòrd deth ministèri de Defensa, era Armada e eth parc naturau Cadí-Moixernó, a recuperat dètz bunquers militars. Aguesti bastiments devieràn petiti museus dera guèrra. Se recrearà damb fotografies e gravadures audiovisuales era istòria d'agues-tes installacions entà qu'es visitants coneishen era sua organizacion e era sua distribucion en territori. Tanben se preve recuperar es armes qu'en sòn dia auien d'equipar es bunquers e que jamès arribèren. Aguesti bastiments de beton armat s'aucèren entre 1943 e 1947 damb era finalitat de protegir era línia deth Pirenèu d'ua



Rèstes dera guèrra.



Eth Palhars vò potenciar toristicament es passi transtermierès.

possible invasion deth maquis damb er ipotetic supòrt des Aliadi dera Segona Guèrra Mondiala. Sonque enes entorns de Montellà e Martinet lèu setanta se n'arribèren a auçar, çò que demòstre que Franco auie ua pòur reala as guerrilhèrs. Er ajuntament tra balhe en acondicionament der interior des bunquèrs, mès tanben ena sua senhalizacion e musealizacion.

Era iniciatiua tanben contempla era possibilitat de convertir aguesti bunquèrs, que formen un itinerari de lèu 25 quilomètres, en observatòris naturaus de fauna terrèstre, en tot profitar es suas condicions de camoflatge. Cada bunquèr ei un mon.

Quauqui an sonque ua sala abilitada coma nin de mitralheta o mortèrs, pera quau causa sonque pòden hèr d'observatòris. Per contra, d'auti dispausen de corredors interiors de lèu 100 mètres de long. Ena zòna der Empordan (rebrembam qu'era linha arriba ue enquia Roses) quauqui bunquèrs ja s'auien convertit en refugis de montanha.

Era prepausa deth Naut Urgelh e era Cerdanya ei sonque ua des que i a sus era taula. Setanta ans Dempús der inici dera guèrra, era recuperacion dera memòria istorica reclame ua passejada per aguesti scenaris de guèrra, entà reviuer era barbàrie. Atau,

era Universitat d'ostiu de Lhèida ja dediquèc un cors eth 2004 entà trac tar eth tèma "Eth Pirenèu en guèrra, 1938-1944", que dirigien es istoriadors Josep Calvet e Joan Sagués. A banda des conferéncias d'expèrts coma Fernando Martínez de Baños, especialiste en maquis e bon coneishedor dera invasion aranesa, eth cors apropièc es estudiants as bunquèrs, mès tanben as passi termierès per a on se tractau de hugir deth franquistisme. Er alcalde de Sòrt, Agustí López, e Manuel Gimeno, expert ena Guèrra Civila en Palhars, mostreren eth que s'a aperat "Eth camin dera libertat", qu'er escrivian Jaume Caberè a convertit en literatura gràcies ara sua monumentau novèla Les veus del Pamanu. En aguest sens cau rebrembar qu'eth Palhars siguec ua auta zòna a on era Guèrra Civila e, sustot, era repression franquista se viuec damb fòrça intensitat. Ei per açò que des dera UDL se visitieren tanben bunquèrs dera zòna dera Pòbla de Segur. Damb aguest cors se metie de manifèst er interès a conservar, reivindicar e difóner er auviatge generat pendent eth conflicte de guèrra. Diden que sonque es pòbles que coneishen era sua istoria pòden apréner des errors cometudi. Qu'atau sigue. Dilhèu per açò comencen a publicar-se libres d'excursions damb era Guèrra Civila coma èish vertebrador. Un bon exemple ei Itineraris pel front del Segre, òbra de Maria Lluisa Huguet e Joan Ramon Segura, ua guida excursionista entà conéisher es scenaris dera Guèrra Civila en planhèth de Lhèida. Rotes entà admirar eth paisatge, conéisher era istoria e, sustot, soscà sus çò que non hè autant que passèc.

# VA DE LENGUA

## VALARTIES, VARRADÒS, VAROSSA



per Aitor Carrera

Professor de lengua e lingüística occitanas ena Universitat de Lleida

**En occitan gascon** era dobla èla latina -LL- a agut dus productes. En posicion finau '-th', e entre vocaus '-r'. Qu'ei per aquerò que çò qu'eth catalan 'vedell' en aranés ei 'vedèth' e que 'vedella' ei 'vedèra'. Aquerò qu'en aranés acabe en '-th', en catalan acabe en '-ll' (e pas ath revès: hètz atencion a 'fill', qu'ei 'hilh' en aranés, de FILIU). Per aquerò 'vath' serie era forma normau entà díder 'val', coma en d'auti endrets gascons. Delà dera frontèra, quan non empleguen eth francisme inadmissible 'valèa', que parlen dera Vath d'Asun, era

Vath d'Aussau, era Vath de Luishon o Vathmala (Vath + Mala). Eth nòm 'Varossa' (oficiaument 'Barousse'), pas lonh d'Aran, que conten tanben 'vath'. Que deuie èster 'vath Ossa', porque Ossa ei eth nòm der arriu que i passe. Era dobla èla ath miei de dues vocaus vierie '-r': 'vath Ossa' > 'var-Ossa'.

Donques, per qué en aranés se ditz ué 'val' e pas 'vath'? Coma quasi tot, qu'ei quauquarren de condat per Coromines.

Eth mot 'val' qu'ei un resultat de 'valh', un catalanismus qu'encara em-


pleguen es personnes granes. De 'Valh d'Aran' gesquec 'Val d'Aran', porque '-lh' se pronóncie coma ua èla simpla deuant de '-d'. De 'Val d'Aran' s'ei generalizat 'val', mès era toponimia mòstre qu'abans en aranés s'auie dit 'vath'. Era val de 'Valarties' ère 'Varrarties', (de 'Vath (d') Arties', damb era madeisha deformacion qu'en 'dimèrcles' <'dimèrcres'). Deth sòn costat, 'Varradòs' qu'ère 'Vadarròs' (de 'Vath (d')Arròs'). Se Valarties ei era val d'Arties, Varradòs qu'ei era d'Arròs. Non ei cap possible de conforner-se.

[www.pageseditors.com](http://www.pageseditors.com)  
ed.pages.editors@cambrascat.es

Pages editors

Garona  
Llibres  
en aranés

### Era literatura pròpria dera Val d'Aran




**Letres deth país**  
*Diuèrsi autors*



**Mescladís**  
*Diuèrsi autors*



**Jacinta,  
casa e país**  
*Pepita Caubet*



**Presoùrs dera  
mar gelada**  
*Francés Boya Alós*

Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida - Tel. 973 23 66 11- Fax 973 24 07 95

# DICCIONARI

**Tornam a dar** aciu es mots que gesseren en numerò 7, a on, per ua errada informatica, apareishec un listat de lexic sense revisar-ne era ortografia -ei plan per aquerò qu'es paraules soent non èren cap esrites

## A

**Ajustar:** afegir (una informació en el discurs parlat o escrit)  
**Alavetz:** adv. llavors  
**Anfòrcho:** porxo o cobert travesser d'alguns carrerons  
**Arrat:** rata, ratolí  
**Arténher (pp. Artenhut, da):** aténher, assolir

## B

**Balhar:** donar  
**Baülh:** bagul  
**Brembar:** recordar  
**Buhader/bohader:** canó de ferro per bufar el foc.

## C

**Cagira d'arrepòs:** cadira (amb recolzador pels braços).  
**Calhauada:** pedrada  
**Carrinclar:** fer cruir les dents; grinyolar (una porta).  
**Cede:** pèsol  
**Celha:** galleda  
**Cistalha/tistalha:** cistella  
**Cramba:** cambra

## D

**Daurir (pp. Daurit, adj. Dubèrt):** obrir (as daurit era pòrta, era pòrta ère dubèrta)  
**Deishondrat:** adj. desmillorat  
**Desbrembar:** oblidar  
**Després:** adv. després  
**Dorna:** tupina del confitat

## E

**Encòlia:** humor, melangia  
**Ereu, -a/eretèr, -a:** hereu, -eva  
**Escabòt:** ramat reduït de bestiar  
**Estialhes:** estenalles  
**Estramuncar:** ensopegar, trepuçar  
**Estrument/esturment:** eina, arnés

en grafia normativa mès ena grafia dera hònt bibliografica d'a on auien estat obtengudes abantes de hèr-ne era adaptacion grafica-. Vo'n demanam desencuses e vos indicam qu'er orde d'aparicion des mots ei eth ma-

deish qu'en anterior trèt de cede, celha e cistalha, qu'èren començadi per s. Indicam tanben s'es nòms son masculins (nm) o femenins (nf), mès non ac hèm sonque en cas que non si-gue evident ena morfologia.

## casa

**Neurir:** nodrir, criar, alimentar

**Nin:** niu

**Nòça:** boda, casament

**Nhoquet:** manyoc

## P

**Paèr:** paner, cistell

**Panar:** robar, furtar

**Pauma:** palmell de la mà

**Petge:** nm. pegat curatiu

**Plan:** adv. ben, proa -ei plan hèt, quan èra joena i anaua plan-

**Pobilha:** pubilla

**Possar:** empényer, créixer (plantes)

## Q

**Quèir:** caure

**Quilha:** bitlla

## R

**Rastèth:** eina en forma d'aixada, amb pues de ferro i usada per treure fem

## S

**Sable:** arena, sorra

**Sajar:** intentar, provar

**Saorra:** sierro, fem d'ovella

**Sarna:** serradures // ronya

**Sen:** seny

**Simbèu:** símbol

**Soberan:** sobreany, cavall, matxo o ruc de dos anys

## T

**Tanca:** bresca de mel

**Tenhat:** envà, antosta de taules de fusta unides

**Tiader:** porcell

**Titàs:** disfressa, màscara

## V

**Vesin:** veí

**F**  
**Fricassada:** carn fregida amb pataxes

## G

**Galdrofa:** baldufa  
**Gangalha:** escletxa  
**Guit, -a:** adj. furro, indòcil; bèstia que no es deixa tocar

## H

**Hai:** nm. faig  
**Hame:** fam  
**Haraga:** maduixa  
**Hereishenc:** porcell de mig any  
**Híger/ahíger (pp. (a)hijut, -da):** afe-gir  
**Húger:** fugir

## I

**Ièrla:** part fèrtil d'un prat vora el riu  
**Iranja:** taronja

## J

**Jauba:** espècie d'argelaga

## L

**Laganha:** lleganya  
**Lapar/lecar:** llepar  
**Lauet/laueg:** nm. allau, esllavissada de neu  
**Lits:** nm. allau de pedres  
**Lit, -a/ lic, -a:** ànec  
**Lumedar:** nm. llindar  
**Luta:** lluita

## M

**Maishèra:** barba  
**Mandòrra:** patata  
**Marregada:** marrada  
**Mund, -a:** adj. menut, triturat

## N

**Nèira /anèira:** entrada o rebedor d'una



## Era melhor companhia tath futur ei era tua.

Ua gran companhia ei aquera qu'arribe ath futur abantes qu'es autes. En Endesa estam metent en funcionament eth pervier de mès de 22 milions de clients en tot eth mon. Èm era prumèra multinacionau electrica espanhòla e contunham en tot créisher entà generar progrés e benèster. Per aquerò auem era seguretat de que damb era tua companhia, arribaram ath futur abantes qu'arrés.

